

«Норуот  
күүхе —  
көмүөл  
күүхе!»

# ЭНГСИЭЛИ

12+  
2014 сүл  
Сэтийни  
1 күнэ  
Субуота  
№147-148 (10204)

1935 сүл алтынны 5  
күнүгөр төрүттэммитэ

Нам улууңун ханыата

1996, 2005, 2009 сүлларга  
«Сүл бастын ханыата»

## Хайда олордугут, ыаллар?

Алтынны 29 күнүгөр улуус баылыга А.П. Атласов салайар белөө Кыныл Дэрибинэ олохтоохторун кытта көрсүүүгүү санааны ахаастык асташаны барда. Күнүс буолан ишшилиэн ньэттэн 10-ча киши кэллэ, ол эрэн ахсааммыт абылайын инингэр ыйыттар, этии балачча киирда. Мунныах ининдо оюу саадыгар сыйлдыбыгыттар Роспотребнадзор куукуну котельнайы кытта бииргү турарынан, дызэт олус эргетинэн ишшил көнүл бериллибтийн туундан сэртиллэрдиен ишшилийндердилэр. Кыра дэрибинэ дийттэххэ, оюу саадыгар 20 оюу сыйлдар эбйт, уопсайа 27 оюу баарыттан сорохторо саастарына кыраларынан саадка сыйлдыбаттар.

Ишшилийк сүрүн кынаджаты-

хиннэ. Кыныл Дэрибинэээлбэх функциялаах кинн туутуута сабаламмыт, кыра дэрибинэ холутар баардай туутууга 4 мөл. солж. тахса үп ороскуоттаммыт, салгын утюе дыялалар хайысхаларынан ситэррэгэ үлэлэнхэллэр. Бу кинн үлээз киирдэвнэ Кыныл Дэрибинэээд бойн синьньяланын тэрийнгэ, олохтоохтору уопсай сорукка түмүүгэ кыхатар баар буолохтара.

\* \* \*

Аппааны сэлийннээз ангардас быыбардаачытга 1000-тан тахса кинн, ол эрэн бу керсүүгэ баара-суоба 20-ни кыайбат олохтоох кэлбигт. Ол да буоллар олох-дъянах туундан ыйытласпыйт, тыл эпгэл дыоннор санааларын ахаастык, сыйтын этэннэр аппаанылар туюх кынаджалаахтарын, баа санаалаахтарын дыэнжэрдэр мунныах буолла.

В.Д. Слепцова, оскуола

бэйэтийн сынаната 300 тын. солж. буоларынан улуус уонна ишшилийк кыттынаныланылан биэрэххэ, туроуруутун тунаар кини бэйэтэ биынарын сөп дийн сүбэ буолла. Мантан салгын Василий Васильевич сиргэ үлэлиибит, зерновойтан туоратан агардас кормовой эрэ өттүгээр үлэлзэн сиилэс уурбуттагын кэпсээтэ уонна аммалар курдук сиргэ үлэлииргэ элбэх функциялаах тракторы тодо ылбапытый, олох бильгырлын улэлзэн олорбут, бу трактор 4,5 мөл. солж. санаалаах, ону бары куолаан, кыттынанылан кэбистэхпитинэ элбэх кынаджабигт биирдэ төрдүттэн биынарыллаацаа дийтэ.

Орто оскуулаа директора Д.И. Ноговицын оскуулаа овборуу тизийни кынаджата ангардас Кыныл Дэрибинээээр буолбатах, бу Маймааца, Никольской, Фрунзея эмис баар сүол, онон улуус ишшил анал программа



уонна бөлөх бэрэстэбийтэллэрэ киирбүт ыйыттыяларга, этийлэргэ тута хоруйданан, кынаджалары биынарыгы чопчу суюллары буулуга кэккэ варианнары дыүүллэстилэр. Уопсайынан бу көрсүүлүлэргэ үнүн-кингэ дакылааттар онгоуллубакка, «ыйытты-хоруй», «этии-биынары»

B. КАСЬЯНОВ

## АҲАБАСТЫК КЭПСЭТТЭХХЭ



нан оскуулаа овбор Аппааныга сарсыарда эрдэ сатын баарлалаа, киэн ким хаска бүтэринэн ытых таңынаар харангыа эмис сатын төннөллөрө буола. Арай улахан тымныларга оскуулаа автобуна сарсыарда өттүн илдээр, оттон киэн син биир сатын төннөллөр. Олохтоохтор уулуссаны сирдатыны, бөнүөлэлкэ мунг саатар дэгсад, үүт туттарар пуун таңыгар банаар холбонор буоллар дийн турорсаллар.

Оюу саадын сэбиэдиссэйз Татьяна Владимировна бу 70-с сыйлаахха туттуллут буад дыиэтигэр биирдэ да капитальний өрөмүөн онгоуллубатын, аасыт ылгын барыгай да илдээр оноортогттарыг ботуччу суумын тахсан кэлбигин ишшилийк хайда да ыйытбатын, онон улуус дыаалтатын, үөрөх управление-тын өттүтэн көмөө эрэйнэн эттэ. Көрсүүтүгэ ыйыттын, этии баластаах кэпсэтийг ОДЬХК үлэхинтэрийг спектанас көрүллүү дуу дийнэнтэн сафалаан Хатырык, Нам-Дыокуускай суола ханан онгоулларыг, дыз туттууттарар ханан, хайдах субсидиялар уонна кредиттэр бэриллэллэрин туундлын.

Ишшилийк банаарыг Ю.И. Слепцов үүт туттарыг бэйэлэрин кинилэрин туроруан за- готовитель онгорор санаалаахтарын, чааынай дыиэни туттууга көрүллээр субсидия, кредит си- тимин биир уопсай түмэр ордугун, тобо дийтэргит, Озерный кварталга олохсуйуухтаах эдэр ыаллар дохууттара кыратынан ипотекаа хайа да өттүнэн хапсыбаттар дийн санаатын үллэ-

онгоуллан төрдүттэн биынаары туруурууста. Быйыл баайга-дуолга нолуогу төлөөнүнгээ оскуулаа бюджеттитан 800 тын. солж. көрбүттэрэ сүл абылайгар эрэ тийгүйтэй.

Амбулатория сэбиэдис-сэйз Л.С. Степанова дынэлэрэ олус эргэрэн санга амбулатория туттуллуон наада дийтэ, Граф Бизэрэгэр техникум эмчи-та суюх буолан үөрэнээччилэр амбулаторияя калэн көрдэрэллэр, аны атын уулустартан кэлбигт овзор таңгастара олус чараас, тонголор-хаталлар, ыалдьяллар, бу техникиумга номнуу з сэллигинэн ыалдьын түгэнэ бэлиэтэнэ дийн бэлиэтээтэ.

«Дьеңегей» баыныай ханаайыстыба баылыга З.В. Винокуров тиа ханаайыстыбатын салаатыгар «Эт-ас» курдук из- мэдьаама биллибэт үлэлэх тэрилтэлэрийн өйүүр онугаар чахчы үлэлэнхэр ханаайыстыбатын көмө онгоуллуон наада дийн ба- лачча эмоциональнейдигын түл этгээ. Кини улуус хоту энгэригэр бэйэтэ үүт тутар заготовитель функциятын ыларга бэлэмин биллээрэ, онууха база да баар, баа да баар дийтэ. Билигийн улуус үрдүнэн «Эрэл» ТХПК монополист курдук үлэлэн олорор баланынната сатамынта суюх, хайаан да конкуренция баар буолохтаах, онон үүт туттараачы кими кытта үлэлэнхэрин бэйэтэ биынаар усулуобуйдаты тэриллиэхтээбин Захар Васильевич уруккуттан даааны этэрийн истэрийн. Кини бааынай буулгын таарагта да, сирэ биир да га эбийлэ илиг. Уопсайынан сир боппуроуңугар дыэнгэ уонна сиэрдээх биыраабылалары, бэрээдээ олохтуурга уолдьааста дийтэ. Захар Винокуров уруккуттан этэр ыра санаатын олохко киллэрэн эрэбэйт, ол курдук улахан навес огкорон оту хайайарга, ол тумүгэр хаачыс-тибатын сүтэрбэт усулуобуйдаты тэрийн үлзин сафалаабыт. Манна улуус дыаалтатын өттүттэн навес ойоосторун бүрүүгээ матырыаал ороскууттаруп турорууста, мантан салгын курдан дыллар кэлихтэрэ, ол инниттэн оттоммут оту ахаа халлаан анынгар сыйтыпакка-ымышпакка бүтэй сиргэ хайайан, онууха оту хайайыг символи-ческий төлөхүргэ ёнё огкорууха сөп, кылаабынайа ылсыаха эрэ наада дийн түмүктээтэ.

Улуус баылыга А.П. Атласов

## Киэн туттар дьоммут — биир дойдулаахтарбыт

Алтынны 26 күнүгөр экстре- мал-сүүрүк Петр Наумов мара- фону түмүктэнэ Дыокуускайга кэлбигт.

Кини үүн уиннүктаах сүүрүүтүн Улуу Кыайын 70 сыйланан саха буойуттарын кэриэнхэгэр анаабыта. Маршрут туроруутаа ааспыта. Петр Семенович сүүрүүтүн атырдаах ыйыттарын онгоуллубакка, «ыйытты-хоруй», «этии-биынары»

холобур буолар. Бу күннэргэ бэтэрэн-спортсменга кынэл көмөс чанылаах правительство грамматын туттардылар. Маны сэргэ «СР физический культура-тын уонна спордун туйгуна» аат ингэрилинэ.

П.С. Наумов чэпчэки атлетикаа спорт маастара, республика ус тегүүлэх чемпион, Россия исторический түгэнэригэр анамыт хас да марафонской дистанции кыттылаа. 2003 с. Петр Семенович 100 км Европа чем-

## СҮҮРҮК ӨРӨГӨЙӨ



баластан сафалаабыта уонна алтынны 17 күнүгөр Севастополь куоракта түмүктээбите. Кини 70 күн устата эт атааынан барьга 4 тын. кэрингэ 100 км сүүрүүт. Маршрут: Улуу Новгород - Ржев - Москва-Тула - Новороссийск - Керчь - Севастополь куораттарынан тайаабыт. Бу 65 саастаха, харааынан мангнайыг группалаах инбэлийт киниэх чахчы да, ге-ройдцуу биыны. Онон Петр Семенович хорсун, кытаанах санааты, туулуура барыбытагар

Л. УВАРОВСКАЯ

## ОЛОХТОН ХААЛЫМА!



«Энгсиэли» ханыакка си-бээс отделениеларынан, об-щественний суритааччы-ларынан 2015 сүл бастакы абылайгар сурутуу бытыллар.

6 ыйга — 489,12 солж.  
3 ыйга — 243,06 солж.  
1 ыйга — 81,02 солж.  
Ханыат индексэтэ — 54889, нэдийлээ иккитэ тах-сар.

СУРУТУУ - 2015

**Үтүө угс үөдүйдүн**

Хатынг-Арын нэхилиэгээр үгэскэ кубулуйбут «Бастын олбуор» куонкурус төрдүс сыйн ыттыльнина. Бу куонкурус сыйланын-соругунан буолар: ыраас, чэбдик олоду пропагандалаанын, оюну, ыччаты кэрэвэ, айылчны харыстырга үнүйүү, ыал экономикачгар көмө. Сыллата кыттааччы элбээн инэр. Ол курдук, кэтэн көрүү түмүгүнэн: aan бастаан нэхилиэккэ 2009 сыйлаахха «Сибэки - кэрэ көстүү» дин ааттаах сибэки куонкуруя ыттыллыбыта. Манна уопсай 37 ыал ыттыбыта. Онтон 2011 сыйлаахха атырдаах ыйыгар «Бастын олбуор» дин ааттаах ыттыллан, манна үс нэхиликтэн 61 ыал ыттыбыта. 2013 сыйга уларытын киллэрэн чаанынай ыалларга уонна тэ-



10/08/2014 13:13

**«БАСТЫН ОЛБУОР»**

рилтэлэргэ анаан ыттыллыбыта. Онон манна 27 ыал уонна 4 тэрилтэ ыттыбыта. Оттон быйыл 2014 сыйга «Бастын олбуор» куонкуруска 30 ыал ыттынын ылла. Манна көрдөххө, сыл ахсын саяг ыаллар ыттылылаа элбээн инэр, тупсафай, ыраас дынкти олбуордад, сибэки композициялаа элбийллэр, онноюор интернет нөнгүе көрөн онгостоллоро, опый атстаналлара элбээбит.

Сыллата ыттыллар күрэххэ дьүүллүүр сүбэ: олохтоо дъялхалта специалина уонна үс нэхилиэк дъяхтар сэбийтн председателэрэ буолан көрийн көрөн түмүк танаараллар. Быйылгы куонкуруска ыттыбыт ыалларга хас биридиилэргэрийн анал сертификаттар, грамоталар туттарылнынлар. Уон номинация



Мухина Саргыланы Николаевна. Куонкурус түмүгүнэн III миэстэн Граф Биэрэгиттэн Колесова Тамара Ивановна дийз кэргэнэ ылла уонна «Дельфин» маажынгынга 4000 солж. сертификат тутта, II миэстэн Аппааныттан Мальцева Дария Ивановна дийз кэргэнэ буолла уонна 5000 солж. сертификатын наацаадаланна. Онтон куонкурус ыттынылааынан Аппааны олохтоо Попова Любовь Ильинична Гран-при ханаайката буолла уонна 6000 солж. сертификатын наацаадаланна.

Эншийл бу куонкурус тэриллибига биес сыла буолар, онно ёссе ёлбэх ыал ыттын, нэхилиэгийттэй ёссе киэркэйнэ дин эрнээбит.

**Н.Д. СИВЦЕВА, Аппааны**



тиксигит ханаайкалар анал номинациялары уонна «Дельфин» маажынгын 1000-1500 солж. диэри сертификаттары, онтон актыбынай ыттынын ылбыт ханаайкалар бары 500 солж. сертификат туттулар. Номинациялар ханаайттарынан буолуллар: Николаева Анна Даниловна, Говорова Валентина Петровна, Эверстова Валентина Николаевна, Машникова Инга Дмитриевна, Винокурова Людмила Васильевна, Сивцева Александра Егоровна, Павлова Роза Васильевна, Иванова Анастасия Васильевна, Петрова Наталья Николаевна,

**1941-1945сс. Аба дойду**

**Улуу сэрийтин ыттынылааын сыла**

**СТАРТ: «КЫЛЫЫ - 70»**

Нэхилиэк кырдьяастана, оскуула овогоро «Кылышы 70 сыйыгар» бэлэмнэнийн үлэтигэр анаммыт тэрээнингэ балаамыттарыг мууннубут. Итэр үлээг директоры солбайачы А.К. Федорова үлээ ис хоонун, нэхилиэк баылыга В.Г. Жирков ханынк үлэлэр былааннаммыттарын, депутат Ю.А. Николаев онгууллуухтаах сквер схематын ыттынгар-чымпигар тийийг кэпсэн билсийннэрдилэр.

Нэхилиэк музейн директора Н.В. Константинова бишиг нэхилиэк дюон сэрийт хайдах ыттыбыттарын, төхө кини төнүүбүтүн, сэрийн кэнниттэн эйэлэх олохко чиэстэхтик ыттыбыттарын эцэсээт. Улусу Ытык сүбэтийн салайаачы А.И. Васильев балаан ыйын 3 кү-

нүттэн улууска үлэ сабаламмытын билсийннэрдэ уонна бийлиги дойдбутуугар ханан да сэрийн буолбатын бэлиэтээн туран, «Хотят ли русские войны» дин ырыаны олус долгуулаахтын ыллаат.

Оскуула директора У.П. Атласова овогор бу үлээг кыттан элбэх үлэни ыттыахтаахтарын, ахтылары хомуйуухтаахтарын, сэрий тулаайахтарын, тылы, үлэ ветераннаарыг гар, мөмөнүүхтээхтээрин бынаарда.

Тэрээнин бүтүүтүгээр бары күргүөмүнэн тахсан, былырын олбуорбутуугар олордууллубут мастарга эбии хатынгнары олортубут. Бары манынк үлэ сабаламмытган астынныгыт. **Е.И. НЕУСТРОЕВА, IХомустаах**

**Тыа сирэ уонна ырыыннак**

«Күнүнгү кини күлбүтүнэн» дин күнүнгү ас-үел дъаарбаны катын хамаатталар алтынны 25 күнүгээр кулууптарыгар тэрийн ыттылар. Дъаарбанкаа нэхилиэк 5 түүлээгэ бары ыттыннылар. Бастатан туран, түүлбэлэр салайааччылар бэйэлэрин сайдын үлэлэрин-хамнастарын уонна бастын үхайбалаах ыалларын хаартыскаа түүрэн абалан экрангаа көрдөрө-көрдөрө сишилийн кэпсээтилэр.

**КҮҮННҮ ДЬААРБАНКА**  
Уруттаан эттэххэ, кынныммыт быйыл хойтуаан кэлэн, ыаллар идэхэлзин өлөрбээж, атыгаа суюх буолла. Арай сылгэ илтиитинэн дъаарынан Сивцев П.Н. анаан убахаа өлөрөн абалан этин, ханаатын, быарын, хартатын олус ыраастык, тусцаа ыногорон атыыга тааардаа. Маны таынан, кини ханаайката Аманатова М.Н. обуруут айыттан кэнсиэрбэ уонна барыанын араанын онгон явалыгтаа хайванна.

Дъаарбанкаа кэлбит бородууксуйалары дьүүллүүр сүбэ көрдэйнитэ, съанаалаа. Манна т/х управлениеын специалиста Новгородова С.Д., Габышева М.Г. уонна Гаврильева Т.С. ыттыннылар уонна ыттынылаахтары бынаардылар. Барыанын онгуруутуугар I миэстэн Протопопова Ф.И. («Сайдам» түүлбэ), II миэстэн Андреева С.Д. («Хардьы»), III миэстэн Кривошапкина В.С. («Арыы-Тийт») ыллылар. Сырь огторуутуугар I м. - Корякина М.С. («Сайдам»), II м. - Семенова К.Е. («Үрдэл») буоллулар. Копченай балыкка Сивцева А.А. («Хардьы») ааттанна. Бинирэбиль бириистэргэ тигистилэр: Аманатова М.Н., Гоголева М.И., Новгородов М.М. уонна Москвитина Е.Д. Кылышынаахтар бары съанаалаа бириистрэ туттулар.

Атыы-эргиин барыарын бишнэгээ Е.И. Шапошников аатынан орто оскуула уэрэнээчилэрэ бэртээхэй кэнсиэри көрдэрдүлэр. Онууха ыттынайт Уйтун Беленков, чабырвааха «Чаыл» бөлөх (сал. Гаврильева Т.М.) ордук бинирэннилэр. Бу өрөбүл күнүнгэ маассабай суюх өлөрүүтэ уонна муус ылбытга буолан бынылаах, дъаарбанкаа дьон кэлпилээ айыыхаа буолла. Ол да буоллар былааннаммыт тэрээнин явалыгтаа хайванна.

**Е. ФЕОФАНОВ, Хамаатта**

**Кэрэ эйгэтигэр**

Мин Намнааы оскуула-сад 3 кылаанын уэрэнээчитинэбин.

Оскуулабытыгар учууталлар уонна төрөллүүр кыттылаахаа ыйайы интэриэнинэй тэрээнинэр буолаллар. Саха сирин бастакы президент М.Е. Николаев «Музыка для всех» бырайыланан бишигги оскуулабыт иккиси сыйын ситиинийэхтик үлэлиир, ол чэрчиитиин алтынны 23 күнүгээр сүрдээх сэргэх дын кэргэн түмэр «Две звезды» дин күрэх буолан ааста. Күрэх балынаныатаа эрдэ биллэриллэн ыттыааччылар бэлэмнэммиттэр. Уопсайа 12 дын кэргэн ыттынана. Овогор төрөллүүттэрин ытты ыллаан, үнкүүлээн көхтөхөтүүр көрдэрдүлэр.

**ОСКУОЛАМ ОЛОБО**

Дьүүллүүр сүбээгэ музыка, үнкүү, ырыа кэрэ эйгэтигэр унайар учууталларбыт олордууллар. Мин бииргэ уэрэнэр кынным Олеся Муталиева ийтийнэн Аза Башировналын «Здравствуй, Якутск!» дин ырьынаны ыллаабыттарын уонна 1 кылаас уэрэнээчтэ Алина Рожина ийтийн Раиса Семеновналын үнкүүлэрин сөбуулзэн сэнгээрэ көрдүм.

Түмүккэ 1 степеннээх лауреат Алина Рожина ийтийнэн үнкүүлээрэ, 2 ст. лауреаттарынан Жирков Ганя (4 кыл) ийтийнэн Надежда Константиновналын ырьылара, 3 ст. лауреаттарынан быраатын Ядреевтар (2 кыл), энэлэрийнэн Владислав Гаврильевичтын буоллулар. Дипломаннарынан Сухомясова Вика эдьийинэн Ольга Петровналын, саамай ыраа ыттыааччы 5 саастаах Диана Мухначевская ийтийнэн Аза Башировналын, Родион Тимофеев ийтийнэн Александра Владимирировналын буоллулар. Көрөөччу биирэбилин Артем Рехлясов ийтийнэн Туяра Валерьевналын ыллылар, онтон үрдүкүү съанаалы, Гран-прини Олеся Муталиева ийтийнэн Аза Башировналын ылан үердүлэр-көтүүлэр. Иникинитин да итинник тэрээниннэр буола тураллара буоллар дин баа санаалаах ырыа, үнкүү алыштаах эйгэтигэр дуохуяа синьнан тарбастыб.

**Урдүүлээн СОКОЛЬНИКОВА, Намнааы оскуула-сад 3 кыл уэрэнээчтэ**



**Киэн туттар дьоммут – биир дойдудаахтарбыт**

Бу дыл балааан ыйын 16-27 күн-нэригэр «Центр развития народных отношений» ассоциация генеральный директора Татьяна Михайловна Ахмедова ынтырытынан Турция Газианпер куоратыгар ыытыллыбыр «Фольк-Азия 2014» aan дойдугаа фестивалыгар Партизантан эбэлэр түмсүүлэрэ, Хатыркытан «Арчыныт» бөлөх (сал. С. Дьяконова) буолан қыттынын ылан кэллибит. Бу фестивальга 7 араас омук сириттэн фольклорной коллективтары қытта күөн көрүстүбүт, кинилэр искустволарын, культураларын билистибит.

**ЭБЭЛЭРБИТ ҮРДҮК СИТИННИЛЭРЭ**

Биңиги бу фестивальга норуоппупт сахалыны сиэрин-туумун көрдөрөр композицияны тынинаах доңууолунан толорон көрөөччүлөр, дүүлүүр субз үрдүк биңирбилин ыллыбыт. Фестиваль түмүгүнэн I степенизэх лауреат аатын сүгэн үөрэн-көтөн, сүргэбйт көтөүүллэн кэллибит. Саамай ава саастаахпыт 74-дэ, онтон атыгтар 60-тан тахсыбыт саастаах дыон ыллаан-туойан, үнкүүлээн, астынан, элбэх омугу қытта билсэн, хаартысава түнэн, сири-дойдуну көрөн, атын омуктар олохторун-дъанаахтарын билсэн, үйэлгизгэр биир умнуулбат кэрэ-бэлий түгэн буолла. Саналарыгар санаа, күүстэрлгэр күүс эбильзин эздэрийн эрчимирийн кэллилэр. Биңиги ытык мааны дьоммут, инирэх эбэлэрбитет, Аргунова Л.А., Бугаева П.В., Бугаева В.Ф., Гаврильева М.П., Дьяконова С.В., Колодезникова Л.А., Колесо-

биир мааны көтерүн «Кыталык үнкүүтүн» үнкүүлээн омук дьонун биңирбилин ыланын ылла. Хатыркытан Светлана Дьяконова, Партизантан Аркадий Григорьев саха инструменнарын доңууолунан толорбут ырыаларын көрөөччүлөр доксун ытыс тынаынан көрүстүлөр.

Коллективы мин иилээн-саавалаан, салайан илдээ сырттым. Түгэнийн тунанан, бу улахан фестивальга баран лауреат үрдүк аатын ылан, бары биир кини курдук эпистинээштих сыныанынан, ыллаан-туойан, үнкүүлээн кэлбйт афам саастаах дьоммор истин, инирэх махталбын тиэрдэбин. Аламай сүрдүү күммүт сылаас сыйдаанаа эдэр саас тынаынан энэхээ илгийэ турохтуун.

**С.Г. АЛЕКСЕЕВ, СР культуратын түгүнүү, Партизан СК директора**

**Кэрэ эйгэтигэр**  
Ийэ күнэ биңиги республикастыгыр бастакы президент Михаил Ефимович Николаев Ыйааынан 1993 сыйтан бэлизтэнэр. Бу дынналыллыытаа оюону ииттигээ ийэ ураты оруулун сыйналаан, ийээ сүгүүрүү бэлизтэб болар. Бу күн хас биңирдии дынэ кэргэнгэ күүтүүлэх, үерүүлээх, бирааынныкка кубулуйда.

Алтынны 18 күнүгэр Аппааны беңүүлэгэр ийэлэр күннэринэн «Ыллам ийэ» дин эдэр ийэлэгэ аналаах ааттаах, олус интэрийнинэй куонкуурс буолан ааста. Конкуурска 18-36 саастарагар дылы ийэлэр қытыннылар, куонкуурс алта түүмэйнэн ытытылна. Дүүлүүр субз саастаабыгыр Хатын-Арыы нэхилиэгин дъахталларын сэбиитиг председателю Колесова А.А., «Хатын-Арыы нэхилиэгэ» МТ депутаты, улуустааын үөрөх управлениетиын методина Корякина С.Н., «Хатын-Арыы нэхилиэгэ» МТ депутаты Мальцева М.И. киридицэлэр.

**«ЫЛЛАМ ИЙЭ»**

негэтийн бэчээттэппита буолар. Бу күнгэ үөрэн-көтөн турал Юлия Семеновна Айтарынан дынээдээ түллардаа, сэмэй бэлэжин «Хатын-Арыы нэхилиэгэ» МТ башыларын Слепцов Ю.И. туттарда. Юлия Семеновна айбыт ырыалара ессэ да ылланы турохтара, кэнээски ыччака холобур буолохтара динэн эрэнбэйт.

«Ыллам ийэ» куонкуурска бастакы нүөмрдээх қыттаачы Аппааны олохтоою Сивцева Айталина Яковлевна («Чэчир» түүлбэ) биир уол амарах ийэтэ, иккис қыттаачы Бурнашева Нинел Афанасьевна, иккис уол амарах ийэтэ («Сахарба» түүлбэ), Граф Бизэрэгиттэн үс овлоо Винокурова Юлия Анатольевна («Алроса» түүлбэ), Кыныл Дэризбинэттэн иккис овлоох ийэ Колпашникова Кима Петровна, Граф Бизэрэгиттэн иккис уол амарах ийэтэ Иванова Ирина Александровна («Солнечный» түүлбэ) уонна Аппаанытган бийс овлоох Эверстова Любовь Алексеевна («Виктория» түүлбэ) кы-

биңигээр мянгайты блогуун Хатын-Арыы нэхилиэгин биир талааннаах, аяар куттаах кишибилют Люция Семеновна Евсеева быйыл 70 сааын туулла. Люция Семеновна Нам улууунун «Туллук хаара» мелодистарын түмсүүтүн қыттылаа, бастакы ырыаларын «Таптал ийэр кишихэ», «Күнүүн сибэкилэр», «Нам сирэ» буолалар. 2006 сыйлаахха И.Е. Винокуров аатынан Хатын-Арыы орто оскуолатын аяллытыгыр бэйэтийн түлгигар, матыбыгыр оскуола гимнин сурыйбула. Люция Семеновна биир улахан ситиинитинэн ырыаларын ки-

стова саха ебүгэ аяны астаан аялан дүүлүүр субзээ турохдудар. Үнүс түүмэххэ ырыгы ийэлэрб икстэлэн талааннарын көрдөрдүлэр. Айталина Сивцева кумааынан ырыаларын сөүлүүр уонна ол онгоуктарын көрдөрдэ. Граф Бизэрэгиттэн сыйлдар Ирина Иванова ооллон олорон эрэн олонхолоон көрөөччүлөр сөхтэрде. Элбэх ово амарах ийэтэ Любовь Эверстова олус дыкти «Квиллин» дин ааттаах дыарыгын көрдөрдө. «Сарыны салайсар анальбят» төрдүс түүмэххэ ийэлэрб ийэлэрин санааларын, көрүүлэрин, алгыстарын эттилэр. Бэхис түүмэх-

**Дойдум дьоно**

Алтынны 15 күнүгэр саастарын сите илик овзору өйүүр улуустаа ын кийин үлэйниттэр «Ийэ – иеримэ дынэ ичтээ, алт уот арангачтыга» динэн тиэмээ ынхалдаах олохтоо ийэлэргэ анаммыт тэрээни ни ыттылар. Үнүс сылын социалын педагогунан үлэлийр эдэркэн Вероника Протопопова бэйэтийтэн

үйэтин тухары авиатехникинэн үлэлэбйтэ, билигин бочуоттаах сыйналанга олорор. Биир гээрэбүттэр иккизбит, бираатын Айсен ХИФУ-га 3-с кууруска үерэнэр, үчүгэйдик үнкүүлүүр, «Гулун» ансамбл солиha. Амелия дин саастаах ыыстаахын, кэрэним Николай Дегтярев, Уус-Алдан Бэйдингэтин уола.

Бэллэлэрийн бэрт ык-

скиллээх ырыаыт» ааты ылары сиитиситим. 2012 с. Бурятия ба «Азия устун – ырыанан» норуоттар иккис ардыларынаа ыонка-руска Гран-прини уонна көрөөччүлэр биңирбэйлэрийн ылан, үөрүү өргөгүүн билбитим. Алмаастаах ырай кыына алмаас илии тууурдаах төннүүбүтүм.

Мин төрүттэрийн намар: аябыйнан эбэм – Нам Бетүнүүн кыына Неустро-

**БИҢИГИ ҮАЛДЫППЫТ – СВЕТАСЛАВА**

быдан аяас саастаах дьону өйүүргэ ис сүрэвттэн ынхаллар, олохтоон охсууну ылбыт ийэлэргэ көмөтийрэх буоларга дьюлүнэр. Бу да күн кини тылыгар киллэрэн 5 ийнтийн түмтэ. Мин, үйүлүү үлэнтийн буоларым бынытынан, саха төрт итэвэлигэр тирэнэн, кини сайдигын көрдийн, Айын суюлун, ийэ кини олохко сяалын-соругун түнүнан сирддатым. Ол кэнэ биллийлээх шоумен Клим Федоров ийэлэри эвэрдэлээз, хас биңирдии ийэ сирдээжи аналын чиестээхтий толороругар үтүү баатын тиэртэ. Музыкальный эвэрдэни эстрада талаанахаа ырыаыттаа Светлана Неустроева – Светаслава тиэртэ. Дыэ, энсэн түнэн, куолас да куолас! Үрьындыптын тэрээнин ыттылаахтара бары бэркэ астынныбыт, киниэхэ улаханын махтанийн сишилийн кэпсииригэр көрдестүм. Онууха кини манын кэпсээтэ:

- Мин Эдьигээнгэ төрөбүтүм, Амма Алтана-гар улаапптым. Ийэм Неустроева Евдокия Гаврильевна – түүлэхэн тангааны тигийн маастара, профтехучилищеаа уйнайаачынан үлэлийр. Афам Неустроев Иннокентий Алексеевич,

рабыттан таптыбын, элбэх куонкуустарга, тэрээниинэргэ ыттыбын. Оскуолаа үерэн сылдан «Тулухан» дин Светлана Неустроевтар ансамбларыг дарьиктамытым. Утум-ситим сишилийн кэлэн испиттэрэ, бу иинин төрөппут-тэрбэр, үйнайаачылар барахтамытым. Ол курдук, 2003 с. «Туой Хайа» куонкуурска кыттан Гран-прини ылар үрдүк чиэсээ тиксийтим, «Жигули» массынан наацаадаламытым. 2009 с. Аркадий Алексеев аяар бөлөвөр дарьиктамытым. «Эдэр саас» куонкуурска сишилийнээхтий кыттан, Гран-при ханаайын буолбутум, телевизорга тиксийтим. 2009 с. «Санга ырыа» күрэжэр кыттан, «Кэ-

ева Варвара Петровна, 11 уолу, 4 ынын, уопсайа 15 оюону төрөппут Герой ийэ. Кини биңиргэ төрөбүтүм бириатаа Оконешников Семен Петрович – «комисс тенордаах» Суорун Омллоон аатынан опера уонна балет театрын артындаа. Намы иккис дойдубунаа аябыйн: манна хаан-уруу аймахтарын элбэхтэр, онон сылдьаачыбын, дынун-сэргэтийн сөбүлүүбүн.

Ол да иинин! Бачча улахан талаан эмискэ арыллан кэлбэйтээ чуолкай. Үйдүордааын, утумнааын көстүүтэй буоллаа. Дыэ, бу курдук, бэрт элбэх кэпсээнээх буолан биэрдээ биңиги ыалдышыпты – Намтан төрүтээх саха биңир чаялхай талаанахаа ырыаыттаа.

**Прасковья БАЙАНАЕВА, педагог-психолог**



хэ «Илии имигээн, тарбах талаан» ааты этэрийн, ийэлэр сианаа тахсан, тутатынаа бэриллийт моркуоптан араастаан бынан, бэйэлэрийн фантазияларын туту баарар оногорон дыүүллүүр субзээ туттардайлар. Ийэлэрийн имигэс илийлэртэн араас баалыктар, сибэкилэр оногууллан таьстылар.

«Норуот күүхэ – көмүэл» динэн мэнээвээ эпштэр, бу тэрээнгээ сүрүүн күүс-көмө буоллуулар «Хатын-Арыы нэхилиэгэ» МТ дынналтатаа (бан. Слепцов Ю.И.), ИП Новгородов Б.Г., «Беларусь» б/х (сал. Сучко Н.К.), «Намнааы техникум» (дир. Жирков Н.М.), «Сайдыы», «Самародок», «Чороон» синьнэланг кийинэр, ИП Соловьев А.И., «Төрүт уу». Үерүүлэх бизчэргэ ырылаан, үнкүүлээн Айна, Петр Охлопковтар, Андрей Слепцов, Петр Машников, Норгуяна Адамова, Леонид Чупров, «Хатынчайын» үнкүү ансамбла Хатын-Арыы орто оскуолатын 5 кылаанын үөрэнээччилэрэ (сал. Ноговицына А.) киэргэтийлэр.

Бүтэхэн түүмэххэ эдэр ийэлэр киэнээнги биляачийлалын көрдөрдүлэр. Куонкуурсут кэрэ куолара түмүккэ манын номинацияларга тигистилэр: «Амарах ийэ» – Колпашникова К.П., «Инирэх ийэ» – Сивцева А.Я., «Намын ийэ» – Эверстова Л.А., «Нарын ийэ» – Иванова И.А., «Истин ийэ» – Бурнашева Н.А., онтон «Ыллам ийэ» үрдүк аатын ус ою амарах ийэтэ Винокурова Ю.А. ылла. Бары ыттылаачылар спонсордад турохдайлар, маны таьнын хас биңирдии түүлбэ бэйэтийн ийэтигэр бэлзэх уунна. Бу курдук, ийэлэргэ аналаах «Ыллам ийэ» куонкуурс үөрүүлэхтий түмүкгэнэ.

Күндү кун кубэй ийэлэр! Тууруммут соруккут туолан истин! Ыра санааыт ыпсан истин! Кэрэ санаа кэккэлэстин, Үтүе санаа ўемхэстин, Күстээх санаа ыттыын, Эрэл санаа энгээдэстин! **Н.Д. СИВЦЕВА, Аппааны**

**Дыллар уонна  
дылдалар**

Оргуий киирэн  
Оонньвоон барьый  
Сүрэхтэрийн тутамд  
Үлчлийн, Үлдьваа, өрөгөйүү,  
Бу олохго танталы.

Бу ырыаны бэйэтин тылын гар, матынбыгаг Светлана Кудрина ССРС културатын түйгүн, баянист, аккомпаниатор, мелодист И.Л. Христофоровка анаан суруйбута. Илья Львович баараа буоллар быйыл 75 саадын тулуухтаах этэ...

Мин Илья Львовичтын 1971 с. кини бу дойддуган барыар дээр бийргэ үлэлэбиппил. Оччлорго биир да концерт, биэчэр кини дөвүүгулаа суюх ааспат этэ. Үнкүү буоллун, ырыа буоллун Ильябыт баянын көмүс доржоноруунан ёссе туссан-киркэйн бийрэллэрэ. Баянын ылан «хайа тардан» кэбистэвнэ ыллаабат да кини ыллыях, үнкүүлэбэйт да кини үнкүүлүх курдук буолара.

Оччлорго мин АКБ салайаачытынан үлэлирим, Илья массынабытагар суппардыра. Үгүс сирдэргэ гастроллаан, сайнин отчуттагра, ыянныкситтарга концертаан күүтүүлээх ыалдьыттар буолар этибит. Суоппар да бынтынан кини сирдэргэ суппар этэ. Массыннатын «Маасыгым» дизн ааттыыра – өрүү көрүнэн, ыраастык туттархантар этэ, биирдэ да алдьанан олорбуппутун өйдөөбөгүүн. Гастроллар үгүстүк буолаллара, кини суоппардаан илдээ сылдьара, кини энэтэн концерка ониннуура, «сылайдым-элэйдим» дизбитин истибэйт этибит.

Конферансынан уран тыл

# АХТАР, САНЫЫР УБАЙБЫТ

маастара Владимир Федоров сылдынхаа. Ыалларынан түнэрээр этилэр, онно кине концертаан баран тийдэхпинэ: «Оо, итинник баянистах, конферансылаах кини туту бабарар онгоруу этэ», – дииллэрин биниги өрүү кине тутта истэрбит.

1987 с. Красноярскайга ытыллыбыт агитбиригээдэлэри Бүтүн Союзтааы көрүүгэ баар дын буоллубут. Абакантаан Красноярскайга дэри поеңынан бардыбыт. Тохтолбула Ильябыт баянын үрдүгэр түнэр, биниги буоллаарына ыллаан дыэртэн кээхэбэйт. Арай биирдэ ыллаан бүпшүпүтт кэнэ ытыс тынаа хабылла тусэ, көрүүгүүт дын бөө үмүрүүн тураллар, таңыны бөө, биниги соңуан эрэ халлыбыт. Бу барынбыгагар ахсын эрэ этибит: Н. Жирков, С. Неустроева, В. Филиппова, А. Олесова, К. Жиркова, С. Герасимова, Илья Львович уонна мин. Манна араас куораттартан олус күүстээх аатырьбыт агитбиригээдэлээр кэлбийтэр этэ, биниги куттанабыт ай. Онууха Үлдьваабыт: «Козалар (бинигин таптаан итинник ааттыыра), куттанан толлон турбакка, харса суюх киирсэн ийн, энгийн да кунааанаа суюххут», – дийн санаабытын көтөхте, биниги түнүнэн кэбистибит. Түмүк концерка лауреат буолбуппутун истэн соңуудут даафын, үердүбүт даафын. Бу үрдүк сирийэ харахпар билигин да көстөн кэлэр.

Мелодист биынтынан суруйар ырыаларын бастаан «Эбэрдэ» триоа инициаторын, үерэтэрэ. Бу триону кини тэрийбитэд да дэлхийн, арааа, сыйспатым буолуу. Үгүс фестивалларга, конкурстарага сирийнээхтийн кыттыбыт Ильябыт өнгөтө. Биир улахан сирийнбийт Мирнэйгэ ытыллыбыт «Мирный поэт о мире» республикатааы ырыа конкурсур Светлана Константинова, Клавдия Жиркова, Илья Христофоров уонна мин лауреат үрдүк аатын ылан кэлийбит



хайбаабыта, Махтал сурук туттарбыта. Ол фестивальтан кытайын-хотуу көтөллөнөн, кини тэнэ суюх буолан, үерэн-көтөн дойдбутугар кэлбиппил. Бинигинээбээр ордук Ильябыт үербүт сирийэ харахпар билигин да көстөн кэлэр.

Мелодист биынтынан суруйар ырыаларын бастаан «Эбэрдэ» триоа инициаторын, үерэтэрэ. Бу триону кини тэрийбитэд да дэлхийн, арааа, сыйспатым буолуу. Үгүс фестивалларга, конкурстарага сирийнээхтийн кыттыбыт Ильябыт өнгөтө. Биир улахан сирийнбийт Мирнэйгэ ытыллыбыт «Мирный поэт о мире» республикатааы ырыа конкурсур Светлана Константинова, Клавдия Жиркова, Илья Христофоров уонна мин лауреат үрдүк аатын ылан кэлийбит

буолбута.

Илья Львович олус юмордаах, эйэбэс, үерүннүэн кини этэ, эдэри кытта эдэр, кырдьааын кытта кырдьааас буола түнэрэ. Ыалларат дынчгар истигнек сыньяланнаа, сирийнээртэн үөрэрэ, бэйэтээ ылласпист курдук салалталаарын, өйөбүллэринэн, утүе сиынаннаанын ыаражан да чэпчиэр, кыаллабат да кылларла. Бииргэ үлэлэбэйт бу утүөкэннэх дыоммут үйэвэ умнуллубат кэрэ-бэлийг өйдөбүлү, чинг ыллыгы хаалларан барыгтара.

Илья Львовичтын үлэлэбэйт кэмнэрим элбэх түгэнэртэн бына тардан кэпсээтхээ итинник. Ханынк баараар айар куттаах кини олохко сүпшэ бэлийн хаалларан баар. Ол – Ильябыт ырыаларын буолаллар. Бу орто туруу бааран дойдуга баарыт тухары кини ырыаларын ыллысы сыйдыхаахыт, ол буолуу-фа киниэхэх махталбыт, сырдык, уйан дуунатыгагар кэриэспит. Киниэхэх бэйэм айбыт айыхаанылларын аныам этэ.

Баян абылангаах доржоноо ыллаан-туйан барадаана, Ийэн-куйан ыллаана Үлдьваабытган саныбыт, Убайбытган ахтабыт.

Кини баянын көмүс доржоноо Дуунабытган долгутар, Санаабытган көтөөр, Уйан уйаас сүрэхтийр, Үрдүккэ кэрээжэ ыннаттыыр.

**Л.Д. РЕХЛЯСОВА,**  
**ССРС културатын түйгүн,**  
**Нам улуу үүн ытык кинтэ,**  
**культура ветерана**

## Успейте заплатить налоги не позднее 5 октября

5 ноября истекает срок уплаты имущественных налогов за 2013 год. Владельцы недвижимости, транспортных средств, земельных участков обязаны уплатить налог на имущество, транспортный, земельный налоги не позднее 5 ноября. Квитанции на уплату этих налоговых налогоплательщики получили из города Кемерово, через федеральное казенное учреждение «Налог-сервис».

Если вы не смогли получить квитанции, можно обратиться в операционный зал налоговой инспекции по адресу: 202 мкр., 23 корпус.

Кроме того, у налоговой службы есть интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Он находится на сайте налог.ру.

Всем налогоплательщикам рекомендуем зарегистрироваться в этом сервисе. Через данный сервис вы увидите свою задолженность, текущие начисления по объектам, которые находятся по всей РФ, распечатайте квитанции.

Также можете в онлайн-режиме уплатить налоги не только через банки, но и через мобильный телефон.

**Отдел работы с налогоплательщиками  
Межрайонной ИФНС России №5 по РС (Я)**

«01» предупреждает

## ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАМСКОМУ РАЙОНУ НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

Уважаемые граждане – за- помните:

- нельзя включать через тройник в одну розетку электронагревательные приборы повышенной мощности, это ведет к перегрузке электросети и может стать причиной пожара;

- применение самодельных предохранителей «жучков» вместо плавких предохранителей заводского изготовления еще опаснее – пожар при этом неизбежен;

- электроприборы в обязательном порядке нужно ставить на нестораемые подставки, подальше от штор, занавесей батарей центрального отопления. Уходя из дома, не забывайте выключать электроприборы;

- изоляция электропроводки должна быть в исправном состоянии. Если она повреждена, пересохла или потрескалась, то электропроводку нужно срочно заменить. Пользо-

ваться электроприборами при неисправной электропроводке, а также неисправными розетками, вилками, выключателями, неисправными приборами ни в коем случае нельзя;

- не бросайте непотушенные окурки куда попало, не курите лежа в постели;

- не пользуйтесь неисправными печами и дымоходами, не оставляйте топящиеся печи без присмотра;

- будьте осторожны при пользовании бытовой химией – спирт, керосин, ацетон, лаки, нитроэмали и т.д. – они очень пожароопасны;

- не оставляйте детей без присмотра, не давайте им спички;

- не производите сжигание мусора без присмотра, тем более в ветреную погоду.

Помните, что огонь невозможен контролировать. Он может уничтожить не только ваш дом, но и унести жизни людей.

## День открытых дверей МРИ ФНС России №5 по РС(Я) для владельцев транспорта, недвижимости, земельных участков!

Специалисты дадут консультацию по вопросам начисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. Это возможность разрешить возникшие вопросы без очередей.

Принимаются заявления при обнаружении некорректных сведений в уведомлении, об отзывах судебных приказов и т. д.

Приглашают:

- тех, кто не смог получить квитанции на уплату налогов,
- пенсионеров для подачи заявлений о льготе,
- желающих подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика».

Время: 25 октября с 09:00 до 18:00.

Адрес инспекции: с. Намцы, ул. Ленина, 20.

Спешите на День открытых дверей!

5 ноября истекает срок уплаты налогов.

## ПРИЧИНА ПОЖАРА – ХАЛАТНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

Как известно, к пожарам зачастую приводят детская шалость, вызванная отсутствием у многих детей навыков осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем взрослых за их поведением.

Дети часто повторяют поступки и действия взрослых, имитируя их поведение. Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети остаются одни. Нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись дома один, не решится поиграть с коробкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не заинтересуется электрической плиткой или чайником, газовой плитой, не устроит костер, который он видел в лесу. Часто, подражая взрослым, дети начинают украдкой курить, выбирая такие места, где можно надежно спрятаться от взрослых. При появлении родителей или педагогов они стремятся скрыть свой проступок, бросая непотушенную сигарету куда попало, не думая, что может произойти пожар.

Вседозволенность со стороны родителей, отсутствие контроля за времяпровождением детей, оставление маленьких детей в возможной опасности – это халатность взрослых. Мы несем ответственность за жизнь, здоровье наших детей. Уголовным законодатель-

ством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность по 125 статье «Оставление в опасности», по которому предусмотрено наказание в виде штрафа до восемьдесят тысяч рублей, либо обязательные работы до ста восемьдесят часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Старайтесь не оставлять на виду спички, зажигалки. Следите, как дети проводят свободное время, чем интересуются, отвлекайте их от пустого времепровождения. Не доверяйте маленьким детям присматривать за топящимися печами и нагревательными установками, пользоваться газовыми приборами. Научите детей правильно вести себя в случае опасности: они должны запомнить свой адрес и телефон службы спасения «01», чтобы при необходимости вызвать помощь.

**ОНД по Намскому району**

## Информация для читателей

В связи с поступающими многочисленными заявлениями и жалобами жильцов многоквартирных домов с. Намцы администрации МО «Ленский наслег» считает нужным пояснить следующее:

Сферу управления многоквартирными домами регулирует Жилищный кодекс РФ (далее - Кодекс), а также Постановление Правительства РФ.

Обеспечить эффективное управление имуществом может только его собственник или иное лицо, уполномоченное собственником. Это значит, что жильцы

открытого конкурса).

Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и изменен в любое время на основании его решения. Решение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Решение о выборе способа управления многоквартирным домом вправе принять только общее собрание собственников помещений в этом доме. Понятие «выбор способа управления» включает в себя не только воз-

степени физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома, определяющие выбор конкретных работ (услуг);

б) стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения (на 1 кв. метр общей площади помещений в многоквартирном доме, на 1 пог. метр соответствующих инженерных сетей, на 1 кв. метр площади отдельных объектов, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, на 1 прибор учета соответствующего коммунального ресурса и др.).

Общее собрание жильцов (собственников) рассмотрев перечень и стоимость услуг, опре-

## УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

(собственники жилых помещений) самостоятельно без участия каких-либо органов власти или местного самоуправления решают как им жить и управлять своим многоквартирным домом. Статья 161 Кодекса устанавливает основные правила и способы управления многоквартирным домом (далее МКД). В этой статье содержатся нормы, которые регулируют деятельность по управлению многоквартирным домом. Кодексом определены следующие способы управления МКД:

1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, количеством квартир в котором составляет не более, чем шестнадцать;

2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

3) управление управляющей организацией.

Как видно, существуют определенные законодательством три способа управления МКД. Выбор способа управления МКД определяется на общем собрании собственников.

Собственникам жилых помещений в многоквартирном доме Кодекс диктует обязанность и одновременно предоставляет право самостоятельно выбрать наиболее удобный для них способ управления соответствующим многоквартирным домом из числа указанных.

Во-первых, собственники помещений в многоквартирном доме могут осуществлять управленческую деятельность по организации эффективного использования своего имущества непосредственно.

Во-вторых, управление многоквартирным домом может осуществлять юридическое лицо (некоммерческая организация), объединяющее значительное количество собственников помещений в многоквартирном доме и (или) иных лиц. Такую деятельность в пределах своей специальной правоспособности могут осуществлять товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив (имеется в виду специализированный потребительский кооператив, который создан в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком кооперативе).

В-третьих, управление многоквартирным домом при наличии соответствующего решения собственников помещений в таком доме может осуществлять управляющая организация (понятие «управляющая организация» обозначает как юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, так и индивидуального предпринимателя, которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов

могность первично определить этот способ, но и изменить его впоследствии, выбрав новый способ управления. Если собственники помещений многоквартирного дома сочтут избранный ими ранее способ управления недостаточно эффективным, то они вправе изменить его решением общего собрания.

Выбор способа управления многоквартирным домом относится к компетенции общего собрания собственников помещений в данном доме. Такое собрание является правомочным, если в нем приняли участие собственники помещений в этом доме (или их представители), обладающие более чем 50% голосов от общего числа голосов; для принятия решения о выборе способа управления домом достаточно простого большинства голосов собственников (их представителей), участвующих в общем собрании. Указанное решение общего собрания должно быть оформлено протоколом в порядке, установленном общим собранием собственников помещений в данном доме.

Многоквартирный дом может управляться только одной управляющей организацией.

Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 №290. В указанном минимальном перечне определены:

работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыши) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов (раздел I, включает 13 видов работ);

работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (раздел II включает 9 видов работ);

работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме (раздел III включает 6 видов работ).

Управляющая организация предоставляет для ознакомления и заключения договора информацию о количестве и стоимости услуг.

Информация о стоимости работ (услуг) управляющей организации должна содержать:

а) описание содержания каждой работы (услуги), периодичность выполнения работы (оказания услуги), результат выполнения работы (оказания услуги), гарантийный срок (в случае, если гарантия качества работ предусмотрена федеральным законом, иным нормативным правовым актом Российской Федерации или предлагается управляющей организацией), указание конструктивных особенностей,

## Миграционная служба информирует

### ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 25.07.2002 Г. №115-ФЗ

Статья 13.1. Трудовая деятельность иностранных граждан, прибывших в Российской Федерации в порядке, не требующем получения визы.

1. Разрешение на работу иностранному гражданину, прибывшему в Российской Федерации в порядке, не требующем получения визы, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 18 настоящего Федерального закона, выдается федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции или его территориальным органом на основании заявления данного иностранного гражданина о выдаче ему разрешения на работу.

1.1. Разрешение на работу выдается иностранному гражданину:

1) на срок временного пребывания;

2) на срок действия заключенного иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на один год со дня въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13.2 настоящего Федерального закона.

1.2. Разрешение на работу, выданное иностранному гражданину, может быть аннулировано по основаниям, предусмотренным пунктами 9, 9.1 и 9.2 статьи 18 настоящего Федерального закона.

1.3. Разрешение на работу является основанием для продления срока временного пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации, установленного абзацем вторым пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона.

Перечень сведений об иностранном гражданине, содержащихся в разрешении на работу, порядок внесения изменений в указанные сведения (в том числе при выдаче указанного разрешения или продлении срока его действия) и форма бланка разрешения на работу устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции.

2. Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, подает заявление о выдаче ему разрешения на работу лично либо через организацию, в установленном порядке осуществляющую трудоустройство иностранного гражданина.

3. Одновременно с заявлением, указанным в пункте 2 настоящей статьи, иностранным гражданином представляются:

1) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;

2) миграционная карта с указанием работы как цели визита в Российскую Федерацию

и с отметкой органа пограничного контроля о въезде данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции или его территориальный орган проверяет на основании имеющихся в таких органах сведений данные об иностранном гражданине, содержащиеся в миграционной карте;

3) квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу данному иностранному гражданину разрешения на работу;

4) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), заключенные и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии);

5) документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного гражданина заболевания наркоманией или инфекционных заболеваний, а также сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.

Кроме того, устанавливается дополнительное основание для отказа в выдаче или продлении разрешения на работу, а также отказа в выдаче патента иностранному гражданину, въехавшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в случае, если данный иностранный гражданин при заполнении миграционной карты указал цель визита в Российскую Федерацию, не связанную с осуществлением трудовой деятельности.

ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ

## ЗАЙМЫ

Объявляет акцию  
"Лови момент"\*

с. Намцы ул. С. Платонова 5/1  
(маг. «Туйаара», 2 этаж)

43-0-89

8-924-760-1445

[www.sss.ykt.ru](http://www.sss.ykt.ru)

\*С 20 октября по 28 ноября



Только для членов СКПК "ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ". Реклама.



Понедельник, 3 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф «Хортон» 6+

08.00 Х/ф «Приходите завтра...» 6+

10.10 Лермонтов 12+

12.15 Х/ф «Дело было в Пеньковке» 12+

14.10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+

15.50, 18.15 Голос. Дети. Лучшее 6+

18.00 Вечерние Новости

18.45 Х/ф «Красотка» 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+

23.20 Александр Градский. Обернитесь! 12+

00.30 Х/ф «Лицо со шрамом» 16+

03.30 В наше время 12+

04.40 Россия от края до края 12+

Вторник, 4 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Россия от края до края 12+

07.00 Х/ф «Кубанские казаки» 12+

09.00 Флаг. Символ пре-

емственности 12+

10.10, 21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+

12.10 Х/ф «Королева бен-

зоколонки» 12+

13.40 Х/ф «Три плюс два» 12+

15.20 Х/ф «Весна на за-

речной улице» 12+

17.10, 18.15 Музыкальный

фестиваль «Голосящий

КиBiН» 16+

18.00 Вечерние Новости

21.00 Время

23.20 Вечерний Ургант 16+

23.55 Прима из клана со-  
прано 12+

01.05 Х/ф «Влюбленный

Шекспир» 16+

03.15 В наше время 12+

04.05 Контрольная за-  
купка 12+

05.00 Доброе утро 18+

09.00, 12.00, 15.00 Но-  
вости09.10 Контрольная за-  
купка 12+

09.45 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.10 Женский журнал 12+

12.20, 21.30 Т/с «Улыбка

пересмешника» 12+

14.20, 15.15 Время по-  
кажет 16+

16.00, 02.55 Мужское /

Женское 16+

17.00, 02.05 Наедине со

всеми 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Но-  
вости

18.00 Вечерние Новости

18.45 Давай поженим-  
ся! 16+

21.00 Время

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Ночные новости

00.15 На ночь глядя 16+

01.15 Т/с «Мотель Бейтс»

18+

03.50 В наше время 12+

Пятница, 7 ноября

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Но-  
вости

10.55 Модный приговор 12+

09.10, 05.05 Контрольная

закупка 12+

09.45 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.10 Женский журнал 12+

12.20, 21.30 Т/с «Улыбка

пересмешника» 12+

14.20, 15.15 Время по-  
кажет 16+

16.00, 02.55 Мужское /

Женское 16+

17.00, 02.10 Наедине со

всеми 16+

18.00 Вечерние Новости 18.45 Давай поженим-  
ся! 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Ночные новости

00.15 На ночь глядя 16+

01.15 Т/с «Мотель Бейтс»

18+

03.50 В наше время 12+

Пятница, 7 ноября

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Но-  
вости

10.55 Модный приговор 12+

09.10, 05.05 Контрольная

закупка 12+

09.45 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.10 Женский журнал 12+

12.20, 21.30 Т/с «Улыбка

пересмешника» 12+

14.20, 15.15 Время по-  
кажет 16+

16.00, 02.55 Мужское /

Женское 16+

17.00, 02.10 Наедине со

всеми 16+

11.15 Смак 12+  
12.15 Идеальный ремонт 12+

14.30, 15.15 Голос 12+

16.55 Кто хочет стать ми-  
лионером? 12+

18.00 Вечерние Новости

18.15 Ледниковый пе-  
риод 12+

21.00 Время

23.15 Х/ф «Принцесса

Монако» 16+

01.05 Х/ф «Шальные

деньги» 16+

03.25 Х/ф «Любовь вне

правил» 16+

05.25 Контрольная за-  
купка 12+

Бо́кса 12+

13.00 Панорама дня. LIVE  
14.00 Моя рыбалка 12+

14.40 Х/ф «Невалышка» 16+

16.30 24 карда 16+

18.30 Большой футбол 12+

18.55 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. ЦСКА - «Крас-

нодар» (Тольята) (Волго-  
град). Прямая трансляция

20.45, 22.30, 00.20 Х/ф

«Шерлок Холмс» 16+

02.15 Профессиональ-  
ный бокс. Денис Лебедев

(Россия) против Павла

Колодзея (Польша). Бой

за титул чемпиона мира

по версии WBA 16+

02.35 Профессиональный

бокс. Григорий Дрозд

(Россия) против Кишишо-  
фа Владарчика (Польша).

Бой за титул чемпиона мира

по версии WBC 16+

03.55 Большой спорт 12+

04.20 Х/ф «Смертельная

схватка» 16+

07.55 На пределе 16+

08.25, 09.15 Все, что нуж-  
но знать 12+

10.05 Трон 12+

10.30 Наука на колесах 12+

11.00 Кикбоксинг. Сергей

Харитонов (Россия) про-  
тив Андерсона Сильвы

(Бразилия) 16+

13.15 Достояние РЕспу-  
блики 12+

15.25 Черно-белое 16+

16.30 Большие гонки 12+

18.00 Вечерние Новости

18.20 Своими глазами 16+

18.45 Х/ф «Невалышка-2»

19.30 Театр Эстрады 16+

21.00 Воскресное «Вре-  
мя»22.30 Толстой. Воскре-  
сенье 16+

23.30 Бокс. Бой за титул

чемпиона мира. Сергей

Ковалев - Бернард Хоп-

кинс 12+

08.45 М/с «Смешарики.

Новые приключения» 0+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастиря 12+

10.15 Всем миром. Ново-  
селье 12+(Россия) против Карлоса  
Таками (Камерун); Рахим  
Чахкиев (Россия) против

Джакоббе Фрагомени

- Швеция. Прямая транс-  
ляция из Швеции

07.55 Диалог 12+

08.25 Моя рыбалка 12+

08.40 Хоккей. КХЛ. СКА

(Санкт-Петербург) - «Ме-  
таллург» (Магнитогорск)

10.15 Дуэль 12+

10.15 Х/ф «Земляя» 16+

полнимое задание» 16+

02.55 Хоккей. Евротур.

«Кубок Карьера». Россия

# Что делать с ДЕНЬГАМИ?

Где ВЗЯТЬ?



Куда ПОЛОЖИТЬ?

микрофинансовая организация  
**АартыкЭкспрессКредит**

реклама

## Выдаем ДЕНЬГИ

от 5 000 рублей

до 50 000 рублей

под 0,6% - 1,8% в день  
на срок от 1 дня до 1 года

Условия предоставления займа:

Займ предоставляется гражданам РФ от 18 до 65 лет.  
Постоянная прописка в г. Якутск или в районах присутствия Общества.

Необходимые документы: Паспорт РФ и справка 2НДФЛ за последние 6 месяцев (Общество вправе затребовать дополнительные документы и отказать в выдаче кредита), установленные статьей 6 ФЗ № 152 «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО КРЕДИТЕ (ЗАЙМУ)», следующие платежи заемщика:

1) по погашению основной суммы долга по договору потребительского кредита (займа);  
2) по уплате процентов по договору потребительского кредита (займа);

3) платежи заемщика в пользу кредитора, если обязанность заемщика по таким платежам следует из условий договора потребительского кредита (займа) и (или) если выдача потребительского кредита (займа) поставлена в зависимость от совершения таких платежей.

с. Намцы, ул. Ильи Винокурова, 2,  
Универмаг, т. 43-0-86

[www.Aartyk.com](http://www.Aartyk.com)

г. Якутск, ул. Петровского 19, офис 101

т. 8(4112)36-23-99

г. Покровск, ул. Бр. Ксенофонтовых, 36/1,

ТД «Союз», 3 этаж, т.8(41144)43-9-81

с. Бердигестях, ул. С. Данилова, 24Б,

Аптека «Аист», т.8(41131)42-7-29

с. Майя, ул. Манчаары, 4, ТД «Максим»,

офис 13, т.8(41143)41-7-82

с. Борогонцы, ул. Ленина, 42, т.8(41161)42-9-67

г. Норба, ул. Пионерская, 37, каб. 10,

«Здание Европа», т.8(41134)22-2-81

Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация АартыкЭкспрессКредит»  
ОГРН 1051402231451 ИНН 1435164158 Реестр МФО 2120814001726

## РАСПОРЯЖЕНИЕ 30.10.2014 №1951-р

О назначении ответственных  
дежурных по улусу в период  
выходных и праздничных дней с  
1 по 4 ноября 2014 года

В целях обеспечения нормальной, стабильной работы объектов жизнеобеспечения, сохранности муниципального имущества, соблюдения противопожарной безопасности и в связи с праздничными днями, распоряжается:

1. Главам поселений муниципальных образований, руководителям организаций, предприятий и учреждений, независимо от форм собственности:

1.1. Организовать круглосуточное дежурство в выходные и праздничные дни 1, 2, 3, 4 ноября 2014 года.

1.2. Назначить ответственных дежурных в период праздничных дней.

1.3. Круглосуточное дежурство обеспечить по телефону ЕДДС МО «Намский улус» (41-508 дис-

петчер), 89148230112 (старший диспетчер).

2. Назначить ответственных дежурных по улусу:

01.11.2014 – Попов Иван Романович, председатель улусного совета депутатов

02.11.2014 – Матвеев Степан Степанович, заместитель главы по строительству, промышленности и ЖКХ

03.11.2014 – Степанов Николай Николаевич, управляющий делами администрации

04.11.2014 – Шарапова Людмила Ивановна, заместитель главы по экономике и финансам

3. Назначить ответственного лица по противопожарной безопасности в административном здании МО «Намский улус» Ядреева Владимира Владимировича, директора МУП «Центр».

4. Главному специалисту по ГО и ЧС (и.о. Монастырев Н.В.):

4.1. Ознакомить всех ответственных дежурных с графиком дежурства под роспись.

4.2. Обеспечить журналом ответственного по улусу и схему оповещения ответственных лиц при возникновении чрезвычайной ситуации.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава А. Атласов

## От 27 октября 2014 года ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, сообщаем о предоставлении в аренду следующего земельного участка, находящегося по адресному ориентиру:

\* Маймагинский наслег площадью 50000,00 кв.м., под лодочную и туристическую базу.

За справками обращаться администрации соответствующих наслегов.

Директор Колодезников Р.К.

Реклама



# АЛЬФАКРЕДИТ

Член СРО НП “Кооперативные финансы” г.Москва

с 1 октября по 31 января объявляется акция: «УДАЧНОЕ ВЛОЖЕНИЕ»

Участниками акции становятся пайщики «АльфаКредит», заключившие договора личных сбережений на сумму от 50 000 рублей РФ по следующим программам: «Годовой», «Бархатный сезон», «Золотая копилка».

## ПРИЗЫ

200 000  
рублей

50 000  
рублей

телефон: 8924-760-79-10

Наш адрес: с. Намцы, Намский улус, ул. Чернышевского, 11,  
ТЦ «ЮТ», 2 этаж

# ҮНҮРЭХ ТЫЛЛАР



Кундууттэн кунду аябытын, эхэбитин КУЛИЧКИН КАРЛ СЕМЕНОВИЧ 65 сааскын томточчу туолбуккунан ис сурэхпилтиттэн эвэрдэлийбит!

Баараыбт үчгэй дорубуйаны, баа санаан барыта туолбуккунан ис сурэхпилтиттэн эвэрдэлийбит! Бинижэх эйэбэс, сымнаасаа сыйнанын, үөрүннэн майгыгынан, элбэжи, кизни билэргинэн, олбуу кытта тэнгээ хардышлаан инэргинэн барыбытыгар холобур буоларгынан киэн туттабыт.

Эвэрдэни кытта овзорунг Маргарита, Сергей, Альберт, сиэннерин Виолетта, Аля, Ринат, Карл, Коля, Алина, хос сиэнинг Алексей, кийинтэрин Айталина, Жанна, күтүүтүн Афанасий

Кунду олбум аргын, тапталлаах күн кубэй ийэбит, эй-вэс эбэйт, балтыйбит, эдийжит, Саха Республиканын үөрэйрийн туйгуна, Хамааттад нэнэлизигэн Ытык киитэ **ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ЖИРКОВАНЫ** Айын сирин көрбт алгыстахаа күнгүнэн, өрөгийдөх 60 сааскын туолбар үбүлүөйгүнэн ис сурэхтэн тахсар истин түлларынан эвэрдэлийбит!

Сылайары билээкэ бинги туспутугар ахсаабат кынамынын, увараабат тапталын ичин баржа махталбытын этбэйт. Кунду киийбитигэр угус үөрүнүн, чигийн дорубуйаны, кырдьары билиммэкка билинггийн курдук эрчимнээхтийн үэрэ-көтө, сүбэлийнамалыы сылдьаргар баараыбт. Овзорунг, сиэннерин тапталларыгар уйдан унунук, дъоллоохтух олор дийн алгыстлын тизэрдэбит. Эйгинэн киэн туттабыт, Эн баар буолангын, бинги бары дъоллоохпут!

Эвэрдэни кытта кэргэнин, овзорунг, кийинтэрин, сиэннерин, чугас аймахтарын



«Ленин» колхоз төхүү үлэнхитэ, хоннохтоох охсооччу, стахановец Дьяконов Николай Николаевич уонна Елена Егоровна Кривошапкина улахан кыстарын, кыраачааннарыт иинэччилэри **ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ЖИРКОВАНЫ** 60 сааскын туолбут өрөгийдөх үбүлүөйгүнэн истин ник эвэрдэлийбит!

Эдэrdии эрчимгит увараабатын, амараах сурэххит сылаанаа намыраабатын, баа санааыт барыта туолуохтуун. Энхи дийн кэргэнгэ барыгытыгар чагийн-чэбдик дорубуйаны, дъолу-соргуну баараыбт. Дом!

Хамааттадаа ветераннаа

Хамааттадаа саха-французской лицейн социальний педагогун, улаханын убаастыр киийбитин **ЛЮЦИЯ ДМИТРИЕВНА УШНИЦКАНЫ** 50 сааскын туолбут үбүлүөйгүнэн лицей терөрпүттэрийн комитетын аатыттан итийтк-истин ник эвэрдэлийбит!

Үүнэр көлүөнэн иитигээтийн төрөрпүттэрийн кытари элбэх сыл сырааын биэрэн чиэстээхтийн, таанаарылаахтын үлэллирингинэй киэн туттабыт. Лицей тэрээхиннэрин, төрөрпүттээр, үөрэнэччилээр түүктэрин тэнгээ үллэстэн, ыллыхтаахаа сүбэн-аман, көмөн ичин баржа маахтад түлларын этбэйт. Инникитин дааны төрөрпүттэрийн, коллегаларгын кытта үлэн тусцаа турдун. Баараыбт өрүү чагийн-чэбдик сылдьаргар. Эйгин кытта мэлдьи сырдык санаа, дъаныар, дъолу алгыстлын. Дийн кэргэнгэ үтүүнү-кэрэн!

**ХСФЛ** уурукку, быйылтыг сыл төрөрпүттэрийн комитета

Предлагаем приобрести 1-, 2-, 3-комн. Квартиры в Жилом комплексе

® «Прометей» в г. Якутск, по ул. Автодорожная, д. 13/1:

- поквартирное автономное газовое отопление, котлы фирмы BAXI (Италия);  
- видеодомофон, детские площадки, многоуровневые, гаражи, теплая парковка.

Заключив договор долевого участия с 1 октября по 31 декабря 2014г., Вы участвуете в розыгрыше призов:

парковочное место, Toyota RAV4 2014 и главный приз — вам вернут 50% от стоимости квартиры! Также сертификаты на покупку мебели и бытовой техники!

Первоначальный взнос составляет до 30% от стоимости квартиры.

Возможность рассрочки до 3 лет.

Аккредитация в ведущих банках России. Проектная декларация на сайте [www.mkr-prometey.ru](http://www.mkr-prometey.ru)

Наш адрес: ООО «Прометей» г.Якутск, ул. Чехова, д.35, тел.: (4112) 40-30-71, 8 (914) 2-700-198

e-mail: prometey97@mail.ru

Разрешение на строительство 4-го многоквартирного дома №RU- 14301000-102-14 от 29.05.14г.

тельные выступления:  
— главы МО «Намский улус» Атласова А.П.

— главы МО «Ленский наслег» Новгородова А.Г.

— председателя межотраслевого совета профсоюзов Намского улуса Шарапова А.Г.

— представителей партий («Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ)

2. Поздравительный концерт

3. Танцы под баян, конкурсы

4. Ярмарка сельхозпроизводителя «Эт-Ас» УСХ

Конкурсы:

1. «Национальное блюдо»

2. Конкурс комсомольских песен

В конкурсах могут участвовать все желающие. Заявки принимаются в день проведения.

ATLANTIC®



Открылся фирменный магазин  
нижнего белья Atlantic  
ТЦ Ассоль 1 этаж

**«ТҮЙМААДА» ханыакка сурутун**

® «ТҮЙМААДА» общественнай-политической ханыакка 2015 сый бастакы аңарыгар сурутуу бара турар. Сурутуу сүрүн бирийнэ – 150 тынынча солкуобай! Аасыт сылларга Ньурба, Үөхөн Бүлүү, Амма олохтоохторо супер-бираини сүййэн, үөрбүттэрэ-көппүттэрэ. Республика араас улуустарыттан атын сыналаах бираистэри эмиз сүүбүттэрэ: улахан ЖК-телевизоры, холодильники, аныгы суютабай телефону ода. Алта ыйга толору суруттарбыгтар эрэ бираистээх сурутууга кытгаллар.

«ТҮЙМААДА» ханыакка общество, политика, экономика туунан кырдыктаах суруйуулар, ону саргэ «Олох көстүүлээр», «Дылылда хаан», «Эйгэ», «Баад байлан», «Иччи», «Таптал таабырына», «Араас» о.д. бэрт сэргэх устарыттан атын сыналаах бираистэри эмиз сүүбүттэрэ: улахан ЖК-телевизоры, холодильники, аныгы суютабай телефону ода. Алта ыйга толору суруттарбыгтар эрэ бираистээх сурутууга кытгаллар.

Сурутуу сынанат 6 ыйга манык: Дьюкуускайга уонна кин улуустарга – 1102 солк. 92 харчы, Бүлүү бөлөх улуустарыгар – 1332 солк. 12 харчы, хотуугу улуустарга – 1448 солк. 04 харчы.

Көхтөөхтүк сурутун, бираистэ сүүйүн! «Түймааданы» сурутуон – оло-бу атын хараххынан көрүөн.

**«ТҮЙМААДА» редакцията****«ТҮЙМААДА» ханыакка сурутун**

Кундулук саныр, таптыр, убаастыр ийбэйт  
**КОЛПАШНИКОВА**  
Августа Васильевна  
ыарахан ыарыттан сочунуу күн сириттэн барбытын диринтүк күрүйтэн ийнтийнээрэйт.  
**Кэргэнэ, оболор, кийнэ, сиэнэ**

Кундулук саныр, таптыр, убаастыр биргрэгэ төрөөбүт кыра балтыб, эзлийбэйт  
**КОЛПАШНИКОВА**  
Августа Васильевна (Гутя)  
ыарахан ыарыттан сочунуу күн сириттэн барбытыгын күрэгнээр, оболоргар, сиэнэгээр дирин күтүрбаммытын тиэрдэбэйт.

**Биргрэгэ төрөөбүттэрэ, сангастара, күтүттэрэ, кийнтийнээр уонна киннээр дэвсэ кэргэтэрэ**

«Хатын-Арын нэшилийгэ» МТ дъяналтата, нэшилийгэ, ветераннарын сабзийт, общественна Аппана олонхойлоо, пенсионер  
**ЗАХАРОВ**  
Егор Петрович  
сохумадык өлбүтүнэн кэргэнээр Наталья Николаевна, биргрэгэ төрөөбүттэрийгэ, бары чугас аймактарыгар дирин күтүрбаммытын тиэрдэбэйт.

Кебекэн орто оскуолатын колективиа биргрэгэ улааннол коллегаларбыгтар Марфа Прокопьевна таптыр обою, Мария, Семенга ойроттара, истинник саныр  
уэрзэнчийб  
**КОЛЯ**  
ыалдан сохумадык өлбүтүнэн дирин күтүрбаммытын тиэрдэбэйт, аныгытын тэнгэг улзэстэбэйт.

Эдэр саасыт истиг добра  
**ПРОКОПЬЕВ**  
Николай Прокопьевич  
унун, ыарахан ыарыттан өлбүтүнэн бары аймактарыгар, билээр дөннөноругар дирин күтүрбаммытын тиэрдэбэйт.

**Доботторо Колесов, Румянцев, Беленков**  
Альянсын 30 күнүгэг тапталлаах обубут, кэр-гэним, айбайт, быраапыт  
**ЕГОРОВ**  
Прокопий Борисович  
эдэр саасыг олохомтолоохтуу, сохумадык бу күн сириттэн барбытыгын бары аймактарыгар, билээр дөннөноругар дирин күтүрбаммытын тиэрдэбэйт.

**Ийэтэ, ажат, кэргэнэ, оболоро, эдийийн, күтүтэ**

Кундулук саныр быраапыт  
**ЕГОРОВ**  
Прокопий Борисович  
күн сириттэн сохумадык, хомолтоохтуу турарабытын ийтэгээр Мария Егоровна, ажатыгар, Борис Прокопьевича, кэргэнээр Анжела, оболоругар, эдийийгээр Юлия, кутуутгээр Димаа дирин күтүрбаммытын тиэрдэбэйт.

**Нүүрбаттан Егорвтар, Харитоновтар, Дьюкуускайтан Санниковтар, Харитоновтар**  
Обо спортивной оскуолатын директорыгар Егоров Борис Прокопьевича, кэргэнээр, оболоругар, эдийийгээр Юлия, кутуутгээр Димаа дирин күтүрбаммытын тиэрдэбэйт.

**ЕГОРОВ**  
Прокопий Борисович  
сохумадык өлбүтүнэн дирин күтүрбаммытын тиэрдэбэйт.

**«Спорт уонна физический культура управлениети» МБУ**

Улаханык убаастыр биир дойдудаахыт Егоров Борис Прокопьевич, кин дэвсэ кэргэнээр тапталлаах уолла, эдийийгээр, ажатара

**ПРОНА**  
Эдээр саасыг хомолтоохтуу олохтон турарабыгыг чугас аймактарыгар дирин күтүрбаммытын тиэрдэбэйт.

**Биир дойдудаахыт**

Выражаем глубокое соблазнование Анине Владимировне, нашему однокласснику Славе, детям, по поводу кончини горячо любимого мужа, отца  
**ЕГОРОВА**  
Прокопия Борисовича.

Скорбим вместе с вами.

9 «а» кл., НУГ, кл. рук. Сидорова М.П.

Ажатыгар Егоров Борис Прокопьевича, ийтэгээр Мария Егоровна, эдийийгээр, кэргэнээр, оболоругар, аймактарыгар таптыр уолла, бырааттара

**ЕГОРОВ**  
Прокопий Борисович  
сохумадык эдэр саасыг хомолтоохтуу олохтон турарабыгыг чугас аймактарыгар дирин күтүрбаммытын тиэрдэбэйт.

**2002 с. 1 №-дээх НСШ бииргэг үерэмжтэй оболоро, төрөлүүттэрэ, кыл. сал. Сидорова М.П.**

Убаастыр коллегабыттар, спортивной оскуола директорыгар Егоров Борис Прокопьевича, кэргэнээр Мария Егоровна тапталлаах уолла

**ЕГОРОВ**  
Прокопий Борисович  
эдэр саасыг хомолтоохтуу олохтон турарабыгыг чугас аймактарыгар дирин күтүрбаммытын тиэрдэбэйт.

**Интернат коллектива**

Выражаем глубокое соблазнование родным и близким, в связи с потерей любимого сына, отца, мужа

**ЕГОРОВА**  
Прокопия Борисовича.

Аргуновы, Брызгаловы, Эверстовы, Шадринь, Аверьяновы, Ивановы, Сивцевы

**Редактор В.Г. КАСЬЯНОВ****ОТДЕЛЛАР:**

редакторы солбайааччы — 41496,

суругу тиини,

ханыаты таныы — 41332,

бухгалтерия — 41141,

факс — 41141, 41496.

**Саха сирин олохтоох норуоттарын төрүт астарын конкурсув (национальное блюдо)****БАЛАНЫАННЬАТА**

Күрэх сыала-соруга:  
— чөл олобу пропагандадааын;

— Саха сирин олохтоох норуоттарын төрүт астарын күлүнчүүтүн тэнитии, тарбаты, дөнгөн-сөргөө билиннээрэй;

— а с ч ы т т а р у о п у т а т а с т а н т а л я л а р а .

**Күрэх ирдэбильлэрэ:**

— кыттааччы сааха хааччахтаммат;

— кыттааччы бэйэтин улэтийн эрдээтэн бэлэмниир, киэрэгээтэр уонна ааттыыр.

**Күрэх түнүмехтэрэ:**

— бэйэнни билиннээрэй;

— кыттааччы көрдэрэр астарын туунаан кэспиис.

® В селе Намцы сдается в аренду здание магазина площадью 77, 60 кв.м.

**Звонить по тел. 35-72-65**

® Услуги профессионального электрика. Быстро, качественно, недорого.

**Тел. 8961564133**

— кыттааччы бэйэтин улэтийн эрдээтэн бэлэмниир, киэрэгээтэр уонна ааттыыр.

— бэйэнни билиннээрэй;

— кыттааччы көрдэрэр астарын туунаан кэспиис.

— кыттааччы бэйэтин улэтийн эрдээтэн бэлэмниир, киэрэгээтэр уонна ааттыыр.

— бэйэнни билиннээрэй;

— кыттааччы көрдэрэр астарын туунаан кэспиис.

— кыттааччы бэйэтин улэтийн эрдээтэн бэлэмниир, киэрэгээтэр уонна ааттыыр.

— бэйэнни билиннээрэй;

— кыттааччы көрдэрэр астарын туунаан кэспиис.

— кыттааччы бэйэтин улэтийн эрдээтэн бэлэмниир, киэрэгээтэр уонна ааттыыр.

— бэйэнни билиннээрэй;

— кыттааччы көрдэрэр астарын туунаан кэспиис.

— кыттааччы бэйэтин улэтийн эрдээтэн бэлэмниир, киэрэгээтэр уонна ааттыыр.

— бэйэнни билиннээрэй;

— кыттааччы көрдэрэр астарын туунаан кэспиис.

— кыттааччы бэйэтин улэтийн эрдээтэн бэлэмниир, киэрэгээтэр уонна ааттыыр.

— бэйэнни билиннээрэй;

— кыттааччы көрдэрэр астарын туунаан кэспиис.

— кыттааччы бэйэтин улэтийн эрдээтэн бэлэмниир, киэрэгээтэр уонна ааттыыр.

— бэйэнни билиннээрэй;

— кыттааччы көрдэрэр астарын туунаан кэспиис.

— кыттааччы бэйэтин улэтийн эрдээтэн бэлэмниир, киэрэгээтэр уонна ааттыыр.

— бэйэнни билиннээрэй;

— кыттааччы көрдэрэр астарын туунаан кэспиис.

— кыттааччы бэйэтин улэтийн эрдээтэн бэлэмниир, киэрэгээтэр уонна ааттыыр.

— бэйэнни билиннээрэй;

— кыттааччы көрдэрэр астарын туунаан кэспиис.

— кыттааччы бэйэтин улэтийн эрдээтэн бэлэмниир, киэрэгээтэр уонна ааттыыр.

— бэйэнни билиннээрэй;

— кыттааччы көрдэрэр астарын туунаан кэспиис.

— кыттааччы бэйэтин улэтийн эрдээтэн бэлэмниир, киэрэгээтэр уонна ааттыыр.

— бэйэнни билиннээрэй;

— кыттааччы көрдэрэр астарын туунаан кэспиис.

— кыттааччы бэйэтин улэтийн эрдээтэн бэлэмниир, киэрэгээтэр уонна ааттыыр.

— бэйэнни билиннээрэй;

— кыттааччы көрдэрэр астарын туунаан кэспиис.

— кыттааччы бэйэтин улэтийн эрдээтэн бэлэмниир, киэрэгээтэр уонна ааттыыр.

— бэйэнни билиннээрэй;

— кыттааччы көрдэрэр астарын туунаан кэспиис.

— кыттааччы бэйэтин улэтийн эрдээтэн бэлэмниир